

**KITSISO YA GO TLHOPHA GO TSWA MO THULAGANYONG YA GO BONA PHIMOLAKELEDI: FOROMO B**

Tumalano e e dirilweng magareng ga ditlamo tsa meepo tsa Aforika Borwa le badiri ba meepo ya gouta le/kgotsa beng ka bone ya go dira kopo ya go bona phimolakeledi ka ntlha ya go tsenwa ke lorole la silica kgotsa go tsenwa ke bolwetse jwa silicosis le/kgotsa bolwetse jwa lehuba (TB)

**Foromo eno e tshwanetse go tlatswa fela fa e le gore**

- (i) o ne o tlhokomelwa ke modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng;
- (ii) o na le dingwaga di le 18 kgotsa go feta; e bile
- (iii) o batla go tswa mo thulaganyong eno ya go bona phimolakeledi.

**Go tlatsa foromo eno go dira gore O SE TLHOLE O NNA karolo ya setlhophha seno sa ba ba batlang phimolakeledi.**

- (i) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o rata go tswela O LE MO setlhophheng sa ba ba batlang phimolakeledi.
- (ii) O SE KA WA tlatsa foromo eno fa e le gore o batla go romela kopo kwa Tshiamiso Trust.

Maina a a feletseng le sefane: \_\_\_\_\_ Nomoro \_\_\_\_\_ ya \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_

Aterese: \_\_\_\_\_ (Khoutu ya Poso)

Selulafouno/Thelefouno: \_\_\_\_\_ Imeile: \_\_\_\_\_ (Fa e le teng)

**Fa o tlhophha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi, ga o ka ke wa tlhola o kgona go romela kopo kwa Tshiamiso Trust e bile ga o ka ke wa bona tuelo epe go tswa mo thulaganyong eno ya go bona phimolakeledi.**

**Fa o tlhophha go tswa mo thulaganyong eno ya go kopa phimolakeledi, ga o tlangwe ke sepe ka tsela ya semolao ke thulaganyo eno e bile o tla kgona go itirela kopo eno ka bowena o le esi kwa kgotlatshekelo.**

<b>DINTLHA TSA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG</b>	
Maina a a Feletseng le Sefane	
Letsatsi la Matsalo	
Kamano ya gago le Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng	

<b>DINTLHA TSA GO THAPIWA GA MODIRI WA MEEPONG YA GOUTA YO O TLHOKAFETSENG</b>		
Leina(Ma) le Moepo o Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng a Neng a Bereka mo go One	Nomoro ya go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) ya Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng	Lobaka lwa go thapiwa mo Moepong (mongwe le mongwe) lwa Modiri wa Meepong ya Gouta yo o Tlhokafetseng

<b>TSWEETSWE ROMELA DITOKUMENTE TSE DI LATELANG FA O ROMELA FOROMO B ENO YA GO TLHOPHA GO TSWA</b>		

1. Khopi ya lekwalo-itshupo la gago **kgotsa** phasepoto;
2. Lekwalo le le bontshang aterese ya mo o dulang gone;
3. Khopi ya lekwalo-itshupo la modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng **KGOTSA** phasepoto;
4. Khopi ya setifikeiti sa loso sa modiri wa meepong yo o tlhokafetseng; le
5. Khopi ya lekwalo le le supang kwa modiri wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng a neng a dira gone (ka sekai, lekwalo le le tlhalosang kwa a neng a bereka gone **KGOTSA** di-payslip **KGOTSA** tokumente lefa e le efe e e supang mo a neng a bereka gone).

(Fa o se na ditokumente tsotlhe tse di fa godimo fano, tsweetswee ikgolaganye ka bonako le Ofisi e e Tlamelang ka Tshedimose tso mo **0801 000 240** kgotsa romela "please call me" mo **072 557 8077**.)

**BOIPOLELO**

Ke na le dingwaga di le 18 kgotsa go feta foo. **Ke badile tokumente eno, ke tlhaloganya se go saena tokumente eno go se rayang mo molaong mme ke e saena ka bogame.**

**Ka go saena fa tlase fano, ke ikana fano gore:**

1. Ke rata go tswa mo thulaganyong eno ya go Newa Madi a Phimolakeledi, e e leng thulaganyo e e dumeletsweng ke Kgotsa tshelokgolo ka 26 Phukwi 2019, tlase ga Kgetsi ya Nomoro ya 44060/18, malebana le nna ka bonna;
2. Ke tlhaloganya matswela a tshwetso ya me ya go tlhopho go tswa le gore, ka go tlhopho go tswa, nna le ba bangwe botho ba ba neng ba le kafa tlase ga tlhokomelo ya modiri yono wa meepong ya gouta yo o tlhokafetseng, kafa molaong ga re ka ke ra kopa go newa madi ape a phimolakeledi go tswa mo Tshiamiso Trust e e tlhomilweng ka melao ya Thulaganyo ya go Amogela Madi a Phimolakeledi; le gore
3. Ke dumalana gore tshedimose tso eno e berekwa tumalanong le melao ya Molao wa Tshireletso ya Tshedimose tso ya Botho, No 4 wa 2013.

\_\_\_\_\_  
**Maina a a Feletseng & Sefane**

\_\_\_\_\_  
**Mosaeno**

\_\_\_\_\_  
**Letha**

E saenilwe le go ikaniswa / tthomamisiwa kwa \_\_\_\_\_ ka letsatsi leno la bo \_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_, mme mosaeni o dumela gore o itse le go tthaloganya diteng tsa afitafite eno, gore go ya kafa kitsong ya gagwe o dumela gore e boammaaruri e bile e siame, gore ga a na bothata le go dira ikano / tthomamiso le gore ikano / tthomamiso e a tthileng go e dira e tthama segakolodi sa gagwe.

---

**MOKOMISINARA**

**MAINA A A FELETSENG:**

**MAEMO:**

**ATERESE:**